WIKIPEDIA

Lingua udmurta

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.

A **lingua udmurta** (удмурт кыл, *udmurt kyl*) é unha lingua urálica, parte do subgrupo pérmico, falado polo pobo udmurto, nativo da república rusa de Udmurtia, onde é cooficial co ruso. Escríbese en alfabeto cirílico, e inclúe cinco caracteres que non se usan no alfabeto ruso: Ӝ/ӝ, Ӟ/ӟ, Ӥ/ӥ, Ӧ/ӧ, and Ӵ/ӵ. Xunto coas linguas komi constitúe o grupo lingüístico pérmico.

Udmurto ***удмурт кыл***	
Outros nomes:	udmurt kyl
Falado en:	Rusia
Total de falantes:	340.000 (2010)
Familia:	Urálica Pérmico **Udmurto**
Escrita:	Cirílico
Estatuto oficial	
Lingua oficial de:	Udmurtia
Códigos de lingua	
ISO 639-1:	`--`
ISO 639-2:	`udm`
ISO 639-3:	`udm (http://www.sil.org/iso639-3/documentation.asp?id=udm)`



Existe unha versión da Wikipedia en ***Lingua udmurta***

Véxase tamén

Bibliografía

- Kel'makov, Valentin; Sara Hännikäinen (2008). *Udmurtin kielioppia ja harjoituksia (en finés)* (2ª ed.). Helsinqui: Suomalais-Ugrilainen Seura. ISBN 978-952-5150-34-6.
- Moreau, Jean-Luc (2009). *Parlons Oudmourte*. París: L'Harmattan. ISBN 2-296-07951-2.

Traído desde "https://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lingua_udmurta&oldid=5312891"

A última edición desta páxina foi o 20 de novembro de 2019 ás 11:55.

Todo o texto está dispoñible baixo a licenza Creative Commons recoñecemento compartir igual 3.0; pódense aplicar termos adicionais. Consulte os termos de uso para obter máis información.
Wikipedia® é unha marca rexistrada da Wikimedia Foundation, Inc., unha organización sen fins lucrativos.